

03/12/11  
MURPHY

03/12/11  
MURPHY

03/12/11  
MURPHY

EXTERNAL MODERATOR

Memorandamo ona o na le maphepe a 13.

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
2011 -12- 03
PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001
PUBLIC EXAMINATIONS

MATSHWAO: 100

MEMORANDAMO  
 PUDUNGWANA 2011  
 PAMPRI YA 3 (P3)  
 SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

KEREITE YA 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education



**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO**

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlollo e kgabane	Kgato 5 Phihlollo e ntle	Kgato 4 Phihlollo e mahareng	Kgato 3 Phihlollo e fofo	Kgato 2 karo/wana feela	Kgato 1 Ha ho phihlollo
<b>MORALO, DIKAHARE/ DIFUPERWENG</b>	80% - 100% Dikahare ke tse babatsehlang, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phepessang monahano.	70% - 79% Dikahare ke tse ntle, mehopollo ke ya boiqapelo, e tšibilleng mme e tsosa tšantšello.	60% - 69% Dikahare di a kgahlisa, di monahane hantle; mehopollo e tsosa tšantšello, e a kgodisa.	50 - 59% Dikahare tse loketseng, tse monahane ho lekanyeng, mehopollo e tsosa tšantšello, boiqapelo ke bo kgotsotatsang.	40 - 49% Dikahare di mahareng feela, monahano ha e ntle; mehopollo boholo e a amoleleha; boiqapelo bo a haella	30 - 39% Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a iphetlaka.	Dikahare boholo di tswelele lekoteng; ha ho monahano; mehopollo e kgahlisa matla, e a phelelwana.
Matshwao: [30]	Moralo le/kapa mekgwariso e hlalitse moqoqo o babatsehlang.	Moralo le/kapa mo/(me) kgwariso di hlalitse moqoqo o motle haholo.	Moralo le/kapa mo/(me) kgwariso di hlalitse moqoqo o motle.	Moralo le/kapa mo/(me) kgwariso di hlalitse moqoqo o kgotsotatsang.	Moralo le/kapa mo (me) kgwariso di hlalitse moqoqo o mahareng feela.	Moqoqo o ntse o sa amolelehe kgatong ya PL, le ha o radilwe; ha o a bopelela hantle.	Moralo kapa mekgwariso e a haella, moqoqo o boipilwe ka tsela e sa kgahliseng.
<b>Puo, SETAELE LE TEKLOBOTJHA</b>	24 - 30 Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehlang; kgetho ya mantšwe e a babatseha; setaele sehala le rejiseta ra di loketse sehlooho.	21 - 23½ Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantšwe ke e batisi, ya boiqapelo; setaele sehala le rejiseta ra di loketse sehlooho.	18 - 20½ Ho na le boraki ba Kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo bohloko di nepahetse; mantšwe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehala le rejiseta ra di loketse sehlooho.	15 - 17½ O boantsa kelohloko e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantšwe ke e loketseng; setaele, sehala le rejiseta ra di tsamaelana le sehlooho.	12 - 14½ Kelohloko e sedi ya puo e a haella; tšhebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantšwe a motšeo rejiseta ra di hlaka monahano.	9 - 11½ Puo le tšhebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantšwe e a haella; setaele, sehala le rejiseta ra di a nepahala.	Puo le tšhebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantšwe ha e ya nepahala; setaele, sehala le rejiseta ra di fosahetse kahohleho.
Matshwao: [15]	Moqoqo boholo ha o na diphošo kaha o lekotswe bofjha ho haola diphošo.	Moqoqo boholo ha o na diphošo kaha o lekotswe bofjha ho haola diphošo.	Moqoqo boholo ha o na diphošo kaha o lekotswe bofjha ho haola diphošo.	Moqoqo o ntse o na le diphošo tse mmalwa le ha o lekotswe bofjha ho haola diphošo.	Moqoqo o na le diphošo tse ngatanyana le ha o lekotswe bofjha ho haola diphošo.	Moqoqo o ntse o ntse diphošo tse ngata, le ha o lekotswe bofjha.	Diphošo di ngatanyana, le pherekano e kgolo le ha ho na le boitekoko ba tekolobotjha.
<b>SEBOPEHO, DIRATSWANA, SELELEKELA LE OETELO; BOLELELE</b>	12 - 15 Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Seletsekela le qetelo di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.	10½ - 11½ Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng bohloko ba nako.	9 - 10 Diratswana di boipilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsotatsang.	7½ - 8½ Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e utlwanang.	6 - 7 Diratswana le dipolelo di na le diphošo, empa moelelo o ntse o le teng.	4½ - 5½ Diratswana le dipolelo tsa motšeo feela.	Mongolo o molokotoko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo.
Matshwao: [5]	Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlholoko tsa sehlooho.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo batla bo nepahetse.	O batla o le molelele/ mokgutshwane.	O molelele/ mokgutshwane haholo.
5	4 - 5	3½	3	2½	2	1½	0 - 1

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

*[Handwritten signatures and initials]*  
Phetla

**KAROLO YA A: MOQOQO****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgethina le ninyeiso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM. =
Puo le setaele le Tekolobofha	15	PST =
Sebopelho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.



**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehelliwe lentšwe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshbediso ya matswao a latelang:

- | bakeng sa ho arola mantšwe a ngotšweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- —, + bakeng sa ho kopanya mantšwe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopelelo o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshbediso ya matswao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehlang letshwao la puo;
- p bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwaneletswaello;
- A bakeng sa lentšwe kapa karolwana e siliweng dipakeng tsa mantšwe a mang;
- // bakeng sa ho arola diratswana.

Difupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

  
  
 Phetla

KAROLO YA A: MOGOGO

POTSO YA 1

1.1 Letsatsi la 24 Loetse le lokela ho ba la phomolo kapa ha le a lokela ho ba la phomolo Mogoqo wa kgang/ngangisano (Argumentative)

- Mogoqo ona ke wa kgang kapa wa ngangisano/ sa tshhehetseng lehakore.
- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha nthakemo ya hae kapa mohopolo o tšeng.
- O lokela ho hahisa lehakore le ho le ntshetsa pele, mme a tshhetsa le ho sireletsa lehakore la hae.
- Nthakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- Dikahare tse lebelletseng hara tse ding e ka ba tsena tse latehang:
  - mohlahlobuwa a hahise mehopolo eo a e tshhehetsang ka tsela e kgodisang hore etela o dumela hore letsatsi lena le lokela ho ba la phomolo.

a kgethe lehakore le le leng la taba ena moo a hahisang mehopolo e kgahlanong, eo a e tshhehetsang ka tsela e kgodisang hore letsatsi lena le lokela ho re e se ke ya eba la phomolo.

1.2

Koduwa ya dikgohola Mogoqo wa phetelo (Narrative)

- Mogoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tsa boiqapelo, empa tse kgohelang.
- Mohlahlobuwa a ngole ditaba tsa hae jwalo ka ha eka di etsahetse ho yena.
- Dikahare tse lebelletseng hara tse ding e ka ba tsena tse latehang:
  - a ipopole maemo a ditaba a supang hore sethaba se ile sa lahlehelwa ke thepa e kenyellelsang malle, mohlomong le batho ba hloka hala ka baka la dikgohola tsena.
  - thuso e filweng batho ba neng ba hlasetswe ke koduwa ya dikgohola.

Mogoqo o ngoiwe ka lekgathe le fetileng.

1.3

Ha nka kgethwa ho ba lekhanselara la motse wa haaso Mogoqo wa boimamelo/tebising maikuto (Reflective)

- Ke mogoqo wa boimamelo kapa oo mongodi a tebising maikuto a hae hodima se tšeng seo a se nahanisang ka botebo
- Mongodi o nahanisisa nthā e tšeng mme o nehelana ka maikuto le mehopolo ya hae (hodima yona nthā eo)
- Dikahare tse lebelletseng hara tse ding e ka ba tsena tse latehang:
  - a ka hahisa botokodi boo a bo bonang ho bomasepala.
  - a eketse ka ho totobatsa seo a neng a tla se etsa ha e ne e le lekhanselara, mohlomong ho hlaola botokodi boo.
  - a kenyelletse le hore ho ka etswang nakong e tiang ho thibela botokodi ba bomasepala.

- bohloko mogoqo o sebedisa sekaokgonetho, ho lekgathe letiang.
- mohlahlobuwa a ngole e le motho wa pele mme a hahise bokgoni ba hae ha a le setulong seo sa bokhanselara.

Ditšupeneng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Pheta  
[Signature]

[50]

[50]

[50]

1.4

**Mmuso o ne o nepile/ sa nepa ka ho kenyelisa molao wa ho ntsha mpa molaong wa motheo wa naha Mogoqo o sa tshetseeng lehlakore (Discursive)**

- Mofuteng ona wa mogoqo mohlahlobuwa o sekaseka sehlooho – o tadima mahakore a mabedi a kgang ka mokgwa o tshwanang, mme a a buelle ka bobedi.
- Mogoqo ona ha o nke lehlakore, mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikuto mahakoreng ka bobedi a taba.
- Mohlahlobuwa a lekole mahakore ka bobedi a sehlooho se hlahisitsweng, ebe o nehelana ka dintlha tsa hae, a sa tshetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
  - ka lehlakoreng le leng, mohlahlobuwa a hlahise mehopollo e tšswang ka mabaka, e tshetsehang maikuto a pele a reng mmuso o ne o nepile ka ho kenyelisa molao wa ho ntsha mpa molaong wa motheo wa naha, a be a bontshe le melomo ya seo e bang e le leng; a be a boele a hlahise mehopollo e meng e tshetsehang lehlakore le leng le hananang le la pele. Kgatlong lena a hlahise mehopollo e reng mmuso o ne o sa nepa ka ho kenyelisa molao wa ho ntsha mpa molaong wa motheo wa naha, a be a bontshe le dipheho tse ehang a nkile lehlakore.

1.5

**Mekutu le mawa ao ke a entseng ho itokisetisa ditlhalobo tsa makgaolakgang Mogoqo o hlaosang (Descriptive)**

- Mogoqong ona mohlahlobuwa o hlaosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaoswang ka tsela e hlaakileng.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
  - mohlahlobuwa a gale pele ka ho totobatsa maikuto a hae mabapi le se mo tshwenyang ka ho totobatsa mabaka a ka mmehang ka mosing nakong ya ho ngoiwa ha ditlhalobo, e be o hlahisa mawa le mekutu eo a e entseng ho itokisetisa ditlhalobo hara selomo mme a bontshe ka tsela e kgodisang hore o ne a hille a ikemiseditse le ho itlaila tsa.
  - makgatho boholo ke lephethi le lefetile

1.6

**Tadima setshwants'ho Mogoqo o hlaosang (Descriptive) kapa wa phetheho (Narrative) kapa mofuta ofe kapa ofe.**

- Mogoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwants'ho, mme a hlaose kapa a phele ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaoswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlaakileng.
- Ho ka hlaoswa motho kapa ho hong ho itseng.
- Mogoqo ona o ka ngoiwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa mogoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwants'ho.
- Mohlahlobuwa a ka ngola ka lekgatho lefe kapa lefe

[50]

Murilo  
Phetla

Ditlapereng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

**Ho kwetelwa le ho bolauwa ha bana ho ka thibelwa tjena Mogoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)**

- Ona ke mogoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Mogoqong ona ho nehelanwa/hlahiswa/pepeswa dintlha kapa thahisoleseding ka tsela e utlwanalang.
- Ke mogoqo wa dintlha oo ho wona mongodi a hlalosing kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohlileng.
- Ka ha o pepesa dintlha, mofuta ona o ngoiwa ka tlasa dipatlisiso tse matla tseo dintlha di tshetshwang ka bopaki le ka dipalopalo tsa sepolesa.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
  - mogoqong ona mohlahlobuwa o lebelletsweng hore a hlahise ditshitsinyo (mehopolo) tse utlwanalang le ho kgoiweha, tse ka thusang mmuso le sethaba ho thibela botloko tsebe bo akgang ho kwetelwa le ho bolauwa ha bana.
  - a ka boela a hlahisa le mekgwa e ka sebediswang ho lemosa bana ka kotsi ya ho tsamaya le batho ba sa ba tsebeng kapa yona kotsi ya ho bapalla hole le lapeng ha ho se ho hwalitse.
  - haeba mohlahlobuwa a tshellehile dikahare (ditaba) tsa hae maemong a tikoloho ya hae, ditaba tsa hae di amohelewe e le tsona.
  - makgathe bohlo

1.7

**MATSHWA OHLA A KAROLO YA A:**

[50]

- **Tadima setshwantsho Mogoqo o hlalosing (Descriptive) kapa wa phetheho (Narrative) kapa mofuta ofe kapa ofe.**
- Mogoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phele ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohele sehooho se hlalosing kapa seo a phelang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlalosa motho kapa ho hong ho itseng.
- Mogoqo ona o ka ngoiwa ho tswa lehakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa mogoqo ona di tshellehe ka mehopolo e qholotswang ke setshwantsho.
- Mohlahlobuwa a ka ngoiwa ka lekgathe lefe kapa lefe.

1.8

50

Phella

Ditjupweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and smaller initials on the right.

## KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYESA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Phihlello:	Kgato 7 Babatselha 80 – 100%	Kgato 6 Kgabarane 70 – 79%	Kgato 5 Mile 60 – 69%	Kgato 4 Mahareng 50 – 59%	Kgato 3 E Footo 40 – 49%	Kgato 2 E karolwana 30 – 39%	Kgato 1 Ha ho phihlello 0 – 29%	
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>	- Tsebo e babatselhang ya ditlhoketso tsa tema: - Bongodi bo tsolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgetolhe; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phephahala, dintlha di hlatsitswe ka botlalo, ditlhana di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo lekapla mekgwariso di hlatsitse tema e bothehang, e se nang diphoiso; - Sebopetso se nepahitse ka hohlehohe	- O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema: - Bongodi bo tsolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgetolhe; - Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo lekapla mekgwariso di hlatsitse tema e bopelileng ka bothehang, e bokgabane, e bothehang; - O seabeditsise melao e amanang ya sebopetso hantle haholo.	- Tsebo e mahareng ya ditlhoketso tsa tema: - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgetolha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo bohoto di momahane; dintlha di ngala mme bohoto di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo lekapla mekgwariso di hlatsitse tema e bothehang, e ntle haholo; - O seabeditsise melao e hlokehang ya sebopetso.	- Tsebo e lekanehang ya ditlhoketso tsa tema: - Ho ngola: o batla a kgetolha, empa ha a rothofatsise moelelo wa tema; - Momahano e lekanehang ya dikahare le mehopollo, dintlha tse tseng di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo lekapla mekgwariso di hlatsitse tema e bothehang ho kgotsofatsang; - O seabeditsise melao e loketseng ya sebopetso ka kutlwisiso e lekanehang.	- Tsebo e seng kae ya ditlhoketso tsa tema: - Karabelo ya hae temeng e bontsha lempang e ka haellang; - Ho ngola: o a kgetolha, moelelo ha o utlwaetse nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo lekapla mekgwariso di hlatsitse tema e amohelang ho mahareng feela; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopetso - o sille dintlha tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhoketso tsa tema: - Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgetolha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopollo di momahane; dintlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo lekapla mekgwariso, tema ha e bothehang; - O seabeditsise melao ya sebopetso ka bopaki - o sille dintlha tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhoketso tsa tema: - Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgetolha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopollo di momahane; dintlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo lekapla mekgwariso, tema ha e bothehang; - O seabeditsise melao ya sebopetso ka bopaki - o sille dintlha tsa bohlokwa.	- Ha a na tsebo ya ditlhoketso tsa tema: - Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o swa lekoting haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo lekapla mekgwariso di a fokola; nemano ya tema e fokolang; - Ha a seabedisa melao e hlokehang ya sebopetso.
<b>Matshwao: (18)</b>	<b>14½ – 18</b>	<b>13 – 14</b>	<b>11 – 12½</b>	<b>9 – 10½</b>	<b>7½ – 8½</b>	<b>5½ – 7</b>	<b>0 – 5</b>	
<b>18</b>	- Puo e nepahitse, tema e lohlwe ka tselo e babatselhang; - Tlotlontswa e loketswe sephoo, mmadi le maemo ka phephahalo; - Setaele, sehato le rejisetaara ke tse loketseng; - Tema bohoto ha e na diphoiso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahitse.	- Tema e bopilwe hantle mme e nepahitse; - Tlotlontswa e loketswe sephoo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetaara di loketswe ditlhoketso tsa tema; - Tema bohoto ha e na diphoiso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane.	- Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bohoto; - Tlotlontswa e loketswe sephoo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetaara bohoto di loketswe; - Tema bohoto ha e na diphoiso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane.	- Tema e bopilwe hantle ho lekanehang; Diphoiso ha di sitse phahlo ya mehopollo; - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sephoo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetaara di loketswe; - Ho na le diphoiso tse mmalwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele e tleleler' kgutshwane haholo.	- Tema e bopilwe ka tselo ya motheo feela; Diphoiso di mmalwa, mme ha e a lokela sephoo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgaocha ha setaele, sehato le rejisetaara; - Diphoiso di mmalwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; - e tleleler' kgutshwane haholo.	- Tema e bopelile ka bopaki mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho loketswa mme ha e a lokela sephoo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetaara ha di a nepahala; - Tema e tletse diphoiso leha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele - e tleleler' kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho loketswa haholo mme ha e a lokela sephoo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetaara ha di tsepamelaane le sehoo; - Tema e tletse diphoiso, e kopakepane leha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele - e tleleler' kgutshwane haholo.	
<b>12</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>0 – 3½</b>	
<b>Matshwao: (12)</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>0 – 3½</b>	

Difupenweng tsa pampiri ena di se seabeditswe ntle ho tumello

  
  
 Phetla

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**  
**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopelo	18	DMS. =
Puo, Setaele le Tekolobotlha	12	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

Bats Hwyai ba eise tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehelliwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshbediso ya matswao a

latelang:

- | bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- —, + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshbediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehlang letshwao la puo;
- p bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanele/liwaalo;
- A bakeng sa lentsewe kapa karolwana e silweng dipakeng tsa mantse a mang.
- // bakeng sa ho arola diratswana.

Ditupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

  
 Phetla



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**

**POTSO YA 2**

2.1

**Lengolo:**

- Mohlahlobuwa o hlalosa ka ho atleha ditlhalobong tsa hae.
- Aterese ya mongodi wa lengolo e ngoiwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba ho le letona. Ha mohlahlobuwa a ngotse aterese le moha di arohane kapa di kopane, ho se be le kotlo eo a e tswang.
- Aterese ya ya ngoiwa ka letsohong le letona.
- Tlasa aterese ke tumedisio. Ka mora tumedisio ho ngoiwa mola wa sehlooho.
- Qetelo ke ya puo ya semmuso 'Ka botshpehi, ka boikokobetso, ji Mongodi o ngoia lebitso la hae ka botlalo a nto saena.
- Dikahare tse lebelletswe hara tse ding e ka ba tsena tse latehang: sephoe seo lengolo le ngoiwa ka sona -tlhaloso (ho leboha ka moo mosuwelhoo a mo thusitseng kateng
- katoloso - tshetso le tshusumetso eo mosuwelhoo a bileng le yona ho mo thusa (mohala: menyela le ditluto tse ekeditsweng ka nako ya boipeletso ba matjhere).

2.2

**Puo**

- Ena ke tema e sebediswang hahloholo dibokeng tse tapaneng, feela mona ka ho otloha ke e reretsweng ho etswa mohla phupu ya motho ya hlokahtseng. Puo ena e etswa motho a mametswe ke letshwele le tšileng phupung/lepatong.
- Dikahare tse lebelletswe hara tse ding e ka ba tsena tse latehang: sebui se lebohe monyetla wa ho fumantswa sebaka sa ho etsa puo; sephoe sa ho nehiana ka puo se tshwanetse se totobatswe;
- mantse a matshediso a sebui a totobatswe, mmoho le tlhaloso ya ho leboha hape.
- (mohlahlobuwa a se fumantswe kotlo ha a sa fihlella palo ya mantse a batlehang ka baka la tshbediso ya lentse "kgutshwane")

2.3

**Lengolo la botsebiso (CV)mmoho le lengolo la kopu ya mosebetsi**

- Ena ke tema e etswang ha motho a batla mosebetsi kapa a etsa kopu ya mosebetsi o tseng o neng o phataladitswe lesedinganeng kapa kae feela moo mokopi wa mosebetsi a e fumaneeng teng.
- Dikahare tse lebelletswe hara tse ding e ka ba tsena tse latehang: dintlha tsa mohlahlobuwa tsa botsebiso e be tse fellletseng;
- a hlalise ditaba ka tsela e hlakileng;
- a ngole dintlha tse tsamaelanang le mosebetsi oo a o kopieng ho ya ka moo phatalatso ya sekgeo e neng e hlakitswe ka teng;
- boitsebiso, e leng yona (CV), ke yona eo mohlahlobuwa a lokelang ho nehiana ka yona;
- temeng ena ho lebelletswe le lengolo la kopu ya mosebetsi; lengolong lena ho lebelletswe hore mohlahlobuwa a ngole aterese tse pedi ka ha ke lengolo la semmuso;

Ditlaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phella

[30]

[30]

Pheta

Musisi

MS

30 MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

[30]

- Dikahare di tshetlehe hodima dintlha tse mabapi le ho phediswa ha bathuti ba bang ha bohloko mona sekolong.
- Kgutshufatsa dintlha ka ho qoholla dintlha tsa bohlokwa feela.
- Sebedisa dipolelo tse bonolo empa di lokela ho ba le moelelo o phethahetseng. Kenya memorandamo wa hao ka hara lebokoso kapa foreimi.

Memorandamo

2.4

[30]

- mohlahlobuwa o lokela ho hahisa le mohodi oo a boneng phatlalatsa ya mosebetsi oo a etsang kopo ya wona;
- mohlahlobuwa a hopole ho sebedisa sehalo le rejistara tse loketseng lengolo la semmuso.
- potso ena e tla tshauwa ka e ngwe ya ditseta tsena tse latelang:
  - o ha mohlahlobuwa a ngotse lengolo feela, a tshauwe ho latela makgetha a lengolo la semmuso;
  - o ha mohlahlobuwa a ngotse Boitsebiso feela, a tshauwe ho latela makgetha a boitsebiso;
  - o ha mohlahlobuwa a ngotse lengolo mmoho le tokomane ya boitsebiso, di tshauwe di le pedi ebe o kgethelwa matswao a hodimodimo;
  - o ha mohlahlobuwa a ngotse lengolo le lekgutshwane le etellang pele boitsebiso, lengolo le tshauwe empa motshwayi a tsepamise maikutlo hodima boitsebiso.

**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

Phihlollo:	Kgato 7 Babatselaha 80 – 100%	Kgato 6 Kgabane 70 – 79%	Kgato 5 Mlie 60 – 69%	Kgato 4 Mahareng 50 – 59%	Kgato 3 E Foofo 40 – 49%	Kgato 2 E karolwana 30 – 39%	Kgato 1 Ha ho phihlollo 0 – 29%	
<b>SEBOPEHO</b>	-Tsebo e babatsehang ya ditlhokoho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikullio kaohlehothle, ha a kgelohetse; -Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phehathala, diritha di hlalitse ka di bottalo, dirithana di tshetsetsa sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e bohlang, e se nang diphoso; -Sobopaho se nepahetse kaohlehothle.	-Mmomahano ya dikahare le mehopollo di momahane, diritha ka bottalo mme di tshetsetsa sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e bopelileng ka bokgabane, e bohlang; -O sebedisitse melao e anehang ya sebopaho hanle haholo.	-Dikahare le mehopollo bohlo di momahane, diritha ngata mme bohlo di tshetsetsa sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e bohlang, e ntle haholo; -O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopaho.	-Dikahare le mehopollo bohlo di momahane, diritha tse tseng di tshetsetsa sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e bohlang ho kgotsofatsang; -O sebedisitse melao e liletseng ya sebopaho ka kutlwisiso e lekaneeng.	-Mmomahano e lekaneeng ya dikahare le mehopollo, diritha tse tseng di tshetsetsa sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e bohlang ya mahareng ya amohelhang ho mahareng feela; -O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopaho - o sille diritha tsa bohlokwana.	-Tsebo e seng kase ya ditlhokoho tsa tema, karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka faellang; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o ulwathale nqa tse ding; -Mmomahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, diritha tse sehlooho; -Bopaki ba moralo lefapa mekgwariso di hlalitse tema e amohelhang ho mahareng feela; -O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopaho - o sille diritha tsa bohlokwana.	-Tsebo ya motheo feela ya ditlhokoho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikullio; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; -Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahane, diritha tse haneng, diritha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; -Ha e a lekana bakeng sa P.L le ha ho na le bopaki ba moralo lefapa mekgwariso; tema ha e bohle; -O sebedisitse melao ya sebopaho ka bopaki di diritha tsa bohlokwana.	-Ha a na tsebo ya ditlhokoho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso ya maikullio e fokolang; -Ho ngola: o tswa lekoleng haholo, moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; -Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo, diritha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa haholo; -Moralo lefapa mekgwariso di a fokola, nehelano ya tema e fokolang; -Ha a sebedisa melao e hlokehlang ya sebopaho.
<b>Matswao: (12)</b>	-Puo e nepahetse, lena e lohlwe ka tselo e babatsehang; -Tlotontswa e loketse sephoo, mmasi le maemo ka phehathalo; -Setaele, sehala le rejiselara ke tse loketseng; -Tema bohlo ha e na diphoso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele bo nepahetse.	-Tema e bopilwe hanle mme e nepahetse; -Tlotontswa e loketse sephoo, mmasi le maemo; -Setaele, sehala le rejiselara di loketse ditlhokoho tsa tema; -Tema bohlo ha e na diphoso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.	-Tema e bopilwe hanle mme e balaha ha bonolo; -Tlotontswa e loketse sephoo, mmasi le maemo; -Setaele, sehala le rejiselara bohlo di loketse; -Tema bohlo ha e na diphoso ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.	-Tema e bopilwe hanle ho lekaneeng. Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo; -Tlotontswa e loketse bakeng sa sephoo, mmasi le maemo; -Setaele sehala le rejiselara di loketse ho lekaneeng; -Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele bo batla bo nepahetse.	-Tema e bopilwe ka tselo ya motheo feela. Diphoso di mmalwa; -Tlotontswa e a lokela sephoo, mmasi le maemo; -Ho na le ho kgaogoa ha setaele, sehala le rejiselara; -Diphoso di mmalwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo	-Tema e bopelile ka bopaki mme e thata ho balaha; -Tlotontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sephoo, mmasi le maemo; -Setaele, sehala le rejiselara ha di a nepahetse; -Tema e tletse diphoso leha e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	-Tema e fokola haholo mme e thata ho balaha; -Tlotontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sephoo, babadi; -Setaele, sehala le rejiselara ha di tsaemaellane le sephoo; -Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e loketswe bofjha ho di hlaola; -Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	
<b>PUO, SETAELE LE TEKOLLO BOTJHA</b>	10 – 12	8½ – 9½	7½ – 8	6 – 7	5 – 5½	4 – 4½	0 – 3	
<b>Matswao: (08)</b>	8	6	5 – 5½	4 – 4½	3½	2½ – 3	0 – 2	

Difupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

*MW*  
*WARD*  
Phella

### KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

#### SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Dintha tse latelang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopelo	12	DMS. =
Puo le Setaele le Tekolobojha	08	PST =
Matshwao ohle	20	

#### Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

#### Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:



Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:


Ho seheliwe lentse kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa proso ka thoko ka tshbediso ya matshwao a

latelang:

- o | bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- o —, + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- o mn bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- o mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- o mt bakeng sa tshbediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehlang letshwao la puo;
- o p bakeng sa tshbediso ya matshwao a puo e fosahetseng ka nepo kapa ka tshwanelo/liwaleo;
- o A bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/liwaleo;
- o // bakeng sa lentse kapa karoliwana e silweng dipakeng tsa mantse a mang.
- o // bakeng sa ho arola diratswana.

Ditupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

 Phetla

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

3.1

**Pousetara**

- Ena ke tema e kgutshwanyane e fetsang molaetsa o itseng. Molaetsa o ka tapana ho ya ka sephoo seo pousetara e reretsweng sona.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latehang:
  - E lokela ho hlakisa seo e se bapatsang;
  - Sehlooho e be se hohelang;
  - Ietsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa;
  - ho hlaliswa ditaba tse loketseng ka bolelele bo hlokehlang;
  - tse tla etsahala di hlaliswa ka bokgutshwane;
  - ha ho tlame hore bahlahlobuwa ba take ditshwantsho pousetareng;
  - mongolo o sebediswe ka tsela e kgabisang pousetara ho sebedisitswe

Dikahare di tshetlehe tabeng ya ho memela batjha sebokeng seo ho buuweng ka sona.

[Motshwayi a ele hloko hore na mohlahlobuwa a hlalitsitse dintlha tsohle tse hlokehlang mabapi le dikahare tse lebelletsweng, a abelwe matshao ka tshwane]

3.2

**Dayari**

Dayari ke tema eo ho yona motho a ngolang dintlha tsa bohlokwa bophelong ba hae tseo a sa batleng ho di lebala.

mohlahlobuwa a ngole ka yena kapa e le motho e mong; matsatsi ao diketsahalo di etsahetseng ka wona a lokela ho ngolwa pele ho diketsahalo; lekgathe leo ho ngolwang ka lona ke la lejwale. Ha mohlahlobuwa a sebedisitse lekgathe le fetileng, a se ke a fumantswa kotlo.

diketsahalo di bontshe maikutlo, mehopolo, meralo, digeto le kamoho ya maikutlo a mohlahlobuwa;

- puo e lokela ho ba e hlwekileng e bileng e nepahetse; dipolelo di be kgutshwane, mme di utwahale. Dikahare di tshetlehe diketsahalong tsa matsatsi a mahiano feela. Mohlahlobuwa a ka ngola ka matsatsi a latellanang. ha a ngotse ka matsatsi a latellanang.

3.3

**Ditshupiso**

- Ena ke tema e reretsweng ho supisa batho ho ya tulong e itseng;
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latehang:
  - mohlahlobuwa o lokela ho fana ka setshwantsho se phethahetseng sa ho supisa bavouti (bakgethi) sebaka sa ho voutela;
  - ditshupiso e be tse sa tlo lahla bakgethi: (mohala: ho tloha mona ... Ho ya fihla ... Thinya mona !!.)

- haeba ho na le meaho e kang dikereke kapa mabenkele, mohlahlobuwa a bue ka meaho e jwalo ka ha ho bonolo hore motho e mong le e mong a e bone.

- ditshupiso di tsamaye ka tatellano e nepahetseng. ho sebediswe bohloko lehokedi la motho wa bobedi.

Ditshupiso tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumelle

[20]

Murad

Handwritten signature and initials.

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

NSC - Memorandum  
MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:  
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:  
20  
100